


Demisenninw ka Bibulu

Jira

Tuma min Ala ye
fən bə dən



A səbənna maa min fε: Edward Hughes

**Jakəra min fε: Byron Unger; Lazarus
Alastair Paterson**

A kεŋəna n'a ye min fε: Bob Davies; Tammy S.

Kanbayələmara min fε: christian-translation.com


**Bəra min fε: Bible for Children
www.M1914.org**

©2020 Bible for Children, Inc.

**Yamariyasəbən: I yamariyalen do ka nin baro ladege walima ka səbən,
tuma o tuma n'i t'a jago.**



Jōn y'anw dàn? Bibulu, Ala ka kuma, b'a adamadenya
damine cogo jefō. Waati jan ka kōn bii jε, Ala ye maa
fōlōfōlō dàn min tun bε wεlε k'o Adama. Ala ye Adama
dàn k'a bō dugukolo bōgōla. Tuma min Ala ye ni
do Adama la, a nana janamaya la. A y'a yεrε sōrō
nakōjumanba kōnō
min bε wele Edēn.




**Sani Ala ka Adama dàn, A ye duniya cęnumanba dàn
k'a fa ni fən cęnumanbaw ye. Doni doni A ye kuluw ni
tukənənaw dàn, fləru kasadumanbaw ani yirijubaw,
kənəw ni didenw dàncogo cęnumanbaw, jęgę
kurukaserilaw ani kətę namamanw.**



**Tię na, Ala ye fən in bę
dàn - fənbę.**

A daminε, ka kon Ala
ka dànnijε, foyi tun
tε ye fo Ala. Maasi,
yɔrɔ si, fɛnfosi tun te
ye. Yelen ani dibi si
tun te ye. Sankolo ani
dugukolo si tun te ye.
Kunu ni siini tun te
ye. Ala kelen de tun
bε ye min nin daminε
t'a la. O tumanasa,
Ala ye ko kε.




**A daminela, Ala ye Arijina
ni dugukulu dàn.**



**Ani cogo tun tε
dugukulu la ani foyi
tun tε a kɔnɔ. Ani
dibi tun b'a
dùnya kɔnɔ.**

**Ala sɔrɔla
ka kuma.**


**“Yelen
kε ye.”**



**O la yelen kera ye. Ala ye yelen wele ko don ani k'a dibi
wele ko Su. Sufela ni səgəma kera tile fələ ye.**



**Tile filana na, Ala nanani bajiw, kɔkɔjiw ni baninjiw ye
arjina kɔrɔ. Tile sabana, Ala ko ko, “Dugukolo jalan k'i
jira.” O kera.**



**Ala tilara ka binw ni fleruw ni jirininw ni jirijubaw
ci k'u ka bɔ. U ka sɔrɔka bɔ. Sufela
ni sɔgɔma tun be ye
Tile sabanan.**



O kəfə Ala ye tile, ni kalo,
ani dolow minw maa si t'u
dadon. Sufəla ni səgəma
tun be ye Tile naninan.



Jikənədanfənw ni jegew
ani kənəw de tun bə tugu
ola Ala ka səbənna təgəw
la. Tile durunan A ye
jegəbaw ni tinəninw,
kənəsogonin ni kənənin
nisondiman kasililaw.

Ala ye jegesuguya bə ke
ka dugukolo kanjiw fa
ani kənə suguyabə yasa
dugukolo, baji ani
sankolo diya. Sufəla ni
səgəma tun be ye Tile
durunan.



**O kɔfɛ, Ala seginna ka kuma. A ko ko,
“dugukolo nani danfɛn naninanw ye ...” Ni dona
datanfɛn ni fɛnjanamanin ani fofodisikanfɛn suguyaw
bɛ la. Samaw tun be ye minw be dugukolo la yɛreyɛre
ani Amerikijamana datanfɛn do n’ɑ si ka ca kɔsɔbɛ.
Warablen tulogelɛnw ni bamabaw. Dugunogow ni
nkɛlɛnw. Kungonaamɛw ni jakumaw. Ala ye fɛn sugu
bɛ dan o do de.**

Sufɛla ni sɔgɔma tun be ye tile wɔrɔnan.



**Ala ye fən wərə kə tile wərənan do - fən kərekərennenba
do. Fənbə labənnen tun do siisan Maanifing kama.**

**Balow tun be forow la ani datanfənw yasa ka adamaden
makonə. Ani Ala ko, “An kan adamaden k’an ladege ye.**

**A y’ a to a ka kə danfən bə sanfə
dugukolokan.” O DELA ALA
SƏRÇLA KA ADAMADEN
DILAN KA KƏ YE RE JAA
YE; A YE A DILAN
ALA JA LA.**



**Ala kumana Adama
fε. “Fεn o fεn y’i
diya nakɔ in kɔnɔ a
dun. Da i kana
dɔnniyajuman ni
juguman jiiriden
dun. N’iye jiiriden
dunmu i bena saa
sika t’ɑ la.”**



Ola Matigi Ala ko ko, “Kelenya maji adamaden ma. N bena dəməlila do dan a ye.” Ala ye kənəw ani kungokənə fənjuguw bə bila ka taa adama yərə. Adama y’u bə təgəda. O kəli y’ a jira k’ a tun ye ma kegunman ba ye. Da kənəw ni kungokənə fənjuguw bə cəla fən wərə si tun tə ye min bese ka kə adama jərəjən hakika ye.



**Ala ye sunəgə giriman ba bila Adama la. Ce
sinəgəbatə galagakolo fan kelen bəlen, Ala ye Muso
dilan ka bə Adama
galagakolo la.**



**Ala ye fənbə dan tile wərəkənə.
O kəfə Ala ye tile wolonwulana
barika k'a kə fən təw dan do ye.**



Tuma min Ala ye fən bε dàn

Baro min bɔra Ala ka kuma na, Bibulu kənɔ,

sɔrɔla

Dancogo 1-2

“I ka kuma daminε be yelen dii.”

Donkili 119:130





A banna



**Nin Bibulu nsiirin be an ka Ala jummanba
de fɔ an ye min y'an dan ani min b'a fε an K'Ale don.**

Ala b'a don k'an ye ko kolən ke min n' A b'a wele ko jurumi.

Jurumi kitii ye saaya de ye, Da Ala b'an fε kɔsɔbε A ye A
dencækelen pewu ci anw ma, Yesu, ka kasaa kura kan ani ka
kiribɔ anw jurumiw kɔsɔn. Yesu ka sɔrɔ ka segin ka ni na ka tila
ka so arijine kɔnɔ! Ni e be daa Yesu la k'i ka jurumiw yafadeli
a fε, A bena o ma! A bena na janamaya I dusukunna siisan,
o la janamaya ke n'Ale ye kudayi.

I e daarala ko nin tijε de ye, nin fɔ Ala ye:
Kanulen Yesu, ne daarila ke ye Ala de ye, min kera cε dɔ ye ka saa
ne ka jurumi kɔsɔ, ola siisan E balo tugun. Ne b'I deli ka dɔ ne ka
janamaya la ani ka yaafa ne ka jurumiw ma, yasa ne na seka
janamaya kura sɔrɔ siisan, tila ka taa do dɔ ka to ni E ye kudayi.

N dɛmε n ka I bato ani ka balo I ye ikomi I den. Amina

Bibulu kalan ka kuma ni Ala ye dogo do! John 3:16

